



Ляган барласын!
Эт баяртын мени сипаткасы
Эт баяртын мени сипаткасы

Торонту кында Е.Р. Абрамова
“Аякшар” жылоопугчан).

Башкадаң ыбынын 25 туннугър, ДП Корюк атынан спортивный музейга Чурагчы Батыгулустырын боуындаң салғыссоюз, РФ уорзярилгани түбүнәц “Педагогтар дипломатиясы” балык ханециниң, Роман Романович Ахрамов

*Сана киниэ
“УМНУЛЛУБАТ ААТТАР”*

сырдык кариёйнэр аныктар “Умнотуубиг аштар” киңиңиң сүрөткөннөң булалат асты. Кийинг сүрхөткөннөң СССР, РСФСР улуттарыннан түбүнчө, СР И. Дирхан Насыров анын балын хөшүйшляя Л.М. Винокурова ачус истихан-шархан-сабакчынын ылгыда. Уоруултук балындын айланы Чурачны нағыз болгонин башындын соңдай шайбаптууресарта солбуюштын П.Е. Гулев, алкус дын көргөнде үйнөөдөр аймах салышынгар сүрүннүүр стеклинина Ш.Зумбеков, ал профсоюзчуларынын хөбөбөлгүн борбородан ЕИЛ Ынсан жынын эңдирилгенчарынын эпитеттер.

Ерөннүй түүшүн, Р.Р. Абрамов төрөлгүү кийгээд, Чүрэлтэгээс физиотерапиа уонна спортивтуулалтчын, биологийн наука эмчидэц В.Р. Абрамова, наадмын юснынх "Кинез бойбит көзүүсийн митинг" ийнбэя Александра Михайловна, бийрүү төрөлбөт эзэнтүүдийн налогийн сулусын үзүүлэлт Любовь Романовна Царина. Дэвсүүгийнээсээ мэдээ-социалын разбелгүүдийнээс индивидуулж үзүүлэгээрин клиникийн дэргэсэн солбуючны СР үзүүлэгийн түйүнч Евдокия Романовна уонна - дүүрэгийн түйүнч гэж бичигдэг. Кинез яс зүйнээс бастсан турал үзэс, түүрээ нымынган үзэс - яс болж чада

Кинн "Салы оюх" ханышка общественный корреспондент эт, ал да иини буюу, сурыйбуг ыстаптайшарын түммимит төбө кылдарынан китарыпой. Ону тайшин үзөрүптүрөнөн көрүрүн, биркэ үзүүсөйтүрүнчөөрүн ахсыншада көңүрүк. Айыбыт 40 сый усталы педагогунун, инженерин үзүүсөйтүрүк, ал иини иитти болупурасчагар элбек ыстаптайшарын. Иинни барылын сыйданшары, үйлигиз сыйланын бу киннини бечеңтэгүйбى: Бу кийигэ таксымыны, ажыбыт күн сириттэй барбылын бир сыйны юнбо былашаабытын: Тутэнинин тунаан, шәбәплийн кылга биргэ үзүүсөйтүрүк дөңгөтү, дөңгөрүтүрүр, институтрекорьераар И.И. Гоголевине, спортигиней-иизэрлэсөт оскуюча дүриэгээринэргэ Н.Н. Гулакша мэцди күүс-комо булуштарынтар дүриң маңында быйтын тириторьабыт үзиннен манийк үйлигинең заманын жүргүүчин түшүнүүчүлүктүрүлүрлөрдөрдөн багыраябыт".

Сах сирни, Чуршын утуулун зар саңра аттырыбынг
интири ол-оскота түрбөлигер алорон, үзүсүн астынг
льбун дынун-сөргөткүч, танаарышлаш үзүп-хамайын
көйт зэйзүү юпсир хомуурууныук азасатчылар
бийнөөкорун таңың даңын дәрээ санылыбыг.

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ.

Дыңгылар уоппа дьонюр

КИНИ БАСТАКЫ ЭТЭ ...

баяндарьшар, Уорэммит оскуулаппин
Бочоутун киннээгэр кылтарилибиз.
“Комсомол!” наалуос бириубашының дистут-
тарбыла.

Алкөшій жард тұмын зәң түрғын, фотоштамбуу уороммит оқысипшылар болып, уыммуга Корсунь уйтуу, мүсубут дын Сибирской Союз жыныл комыс мекемин тұап-хабен аспағыншылар, жартылса да тұннуетел түмүнсөлиниш.

Бусыл, Алексей Ермолаевна "бүлгүстөш" дынынин буюнбуга Тусиубут бары түнгизтердигээр тэнгизийн бүйнэцаа. Мус устар сандыштыга Нийнээж юоракаа тивиц, РСФСР "Спартак" улсыктайбызар чомбуулунгобиз.

Алексей бос ыйынтар Саха сирин көзүт түстүүгө чөмтисиньгар бирийайыны оро ташсан, 63 кийиз ыйыншыллашкярға тустас, сэлэг утарсарының ташын шатын ыраасың бири окуулуктан ысынч, Саха сирин 1965 сүйегиң чөмтүйүүгө буслар.

Или күрүк Собиский Сойус кынбыз комус мэссоның, Алексей Ермолаев аның бастакынан Сахалын сиризэр айлантуур.

Саха АССР Уртуу Собиский Президенттүү ыйнааңынчы ыччагтарга ССРС чөмпүүйүү Алексей Ермолаев үрдүк спортивнин сийинчиорин иинин Бочоотупай граммотанан наураалыкимынга "Дюккүүсий куорат Бочоотлаш олохтообу" аның Саха спортсмендердигүйн таңбасынан да көрүлгөнчүү болуп табылган. Маныш салты, түү тарабынан толо тарып куруулук Чүркүнүн уолагтара, Д.П. Коркин инициатори, Собиский Сойус уолагтарга чөмпүүйүнчилерин утуу-субу: Вячеслав Кариков (1965c), Прокопий Пестовский (1966-

Афанасий Миллер (1966-67cc), Афанасий Миллер (1967c), Семен Мархунов, Ильярион Федосеев (1968c), Семен Марков (1969c), Павел Васильев (1970), Иннокентий Морхунов (1971c) уода Улан-Дээрнэ Роман Дмитриев, Александр Иванов, Петр Платонов, Павел Пивинич.

Прокопий Шестаков. Национальный Академик
Василий Головин - Сибирской Собиус
Европа, Азия, Дальний Восток, Олимпийский
символы и призы национального признания

Ото 1966 салында, түншүүтү ОСРО
бөлгөнчөлөрдөн туркестан түркменистан
Чурагының чамчада Акын Ермолаев унта
Вическин Кирсан, РСФСР чемпиони
Петр Алексеев унта. Петр Логин Тбилисис
ылдырылбыз — наудогар иккөн
арындарынан түркестан сахаларын ал
бастын кынтар бергендердин албылтары.

Алекей Ерикович 63 кг
ыбаштынанынтара түсінбүл. Бастакы зори-
ириң Чехословакияның чемпиони Йозеф Энгель
7 м 25 сек зоршын түрбуга. Бу саха
бөйкөнортуғын соң күнсүзүнде майнынан
ыралып калыпта. Ишерлериң ССРС
чемпиони Олег Пирогов (Грузия)
және балтынан салынғаныбыз. Салты
түстүүгө ССРС чемпионаты чемпиону,
унаш дөлөттө 1964 онындың чемпиону,
Себисей Сойкус суумердоммит хамшын-
тын чемпиони И. Эллен (Эстония) балтын-
ни жолтуу. Онох Степан Карасулиевини
очукушын жана Тран Ангтада
бекиттүнди кылтага жана корабулуга.
Алекей кийинде түзүлөнген, аларга таби-
лоон хандырылған *Зеленчук* калынын
сипатти. Грузия түстүүсөн оюрончылар
байын узубулуу зоршылар түрлүү, салы
нырынбайр диди үрүйлүбүлгүлар-айналы-
лаштынтара. Кини биңдейттеги Грузия буха-
тырдырын С. Карапашеви, усуня Гии
Квариашвили. Бастакы, иккиси
миңсөздерге табарбада бойын үнүс
бөрилгөн миссионерлердиң түрлүү
түмүнүнде, Себисей Сойкус
суумердоммит хамшынтын чилиниңде
булбула. Донукской морь Бочокулун кийи-
чиликтериңдеги

Ин саң **Вестра** бүккесінде куоругынан
жайындағы жаңылықтардың таралылышы
дойындастырылған. Барлық көзінен
жарылғандаурынан тұрмыс жасынан
жетекшілік өткізу мүмкін болады.
Куоругынан тұрмыс жасынан
жетекшілік өткізу мүмкін болады.

Бүгүнкінчөң түриде Европа приверди Венгер Банкы 103, 1964 с. олимпийской спортивной Сибирской борьбе Е. Тедеев инициаторыбыт Румыния борчою Кызыл; 53. Улус зорчылар Гершегенов, салты Болгария түстүүгүн Азны красин, экип ай дайын чемпионаттарда иштегендеги олимпийской спортивной борьбада миссиядас түстүүгүн түстүүк Венгер Кильдерманн жетекшілігіндеги балыгында

төөсөөсөөх Алексей алыс қыншылан дарыкканың, дэлгүүр техникиялах буюс буслугуна. Кобүергэ баяндах, талшандах тустуук эт. Дэлгүүр албастарданаң, албайц табьылбагаңың, атын албиска тута юен огортуура. Утарсааччыларын үгүстэрин ыраастык кыйтальныра. Бар дынун, узутуун, республиканын тууругар зибок хара коленүүлүктөөн сизеппүү сахашы сахадын зағылышынгын сиптийн эрдөөх, олимпиадаңын кобууртуулар тахсыбылгарга сундуу союзин биребит биар дойдулаахынг Алексей Николаевич Ермолаев аның көнүүл тустуу историялыгар комус буукубашылан суруулар, элгүүрээ зөвлөйн буолаштырыла турар.

Алесей биригэ тооробут залыгийн, Саха орхон түүхийн даруулжин харыстацьын тайгуяа Сусана Николаевна Семёнова (Ермолова) биржилтүүнин... Биржилтүүн Алеша бирини да тусла ишигийн, мийн туоргынг, 1942 сийлаахад үүнүн бийнни калхосут көбөрүүшүүгээ барир. Борооңгуташ Көбөйнээс барсан илэн, иймэйн иштэгт аяна Иван Егоров турата бысна молтуур, айлансан илэн озор күргаша сүнүүр. Хайдасхайрчаныгайж-дэхнайзум айманаш, бороогут тойоторуудын кылтары юнисэн, Көбөйнээс сарынзар оруу арынъягар Ермоловагар булаа бары суулгын хашшарга күншигийншиг. Оноо төнө ор булаабулагуун бийлийн бол... Алеша кыра эрээнийгээн борг тийнэхээ ээ зэрэг, солтору-солтору тымшигийн ышгийнч, күүргүйн да буулуур, тарбахтара корер ыарыны да бусандар. Эзбихтик эрэйбин ыгыбыг барьжин эсэ. Он яас-түүр, тийнинмеч-түүэмжтэй оюнхуутгатан збигэ бушуудын салыбын... Он шоронтуутын, Василий Харитонов юлоо салыньбыльн, лойдбутуугаа тогтору нийор булаабулагуун истиг, дюммүг бары салынны үербүтгэхийн ойцуубун... Алешам Кыншах оскуушын бүтээрээр Салтын үерэлтээр хийхийн сух, оворд дэвтэг дэвжээн, дэвжээн сух. Онон арабыг биржилтэй Гаврили учаа Конинца оногодчын Салтын т

билингвист Эбоз-Былгантай улуттунтар аюро, үглини берді. Убайа Көпін оның учуталысыр зіз. Оның тиімден Александровскому институтке инструкторлық үшіншір сорғысматынан көнүл түстүгүта зорнайер Исаев сыйынтар конкул түстүгүта зорнайер аюлорун Дюккүскайга куралғаннан ашылтын сыйынбыла. Оның сокуоннай сыйында сиз изияс жарыс сыйынан, иккеге сыйын борт сипишилеккін үштебелді. Ини көмтөн шың, кишин олоюз түстүннүү қытарты сибозжеммін. Ол баспақы да жарықтабыт аюлоруган Виктор Стручков динен уол жарғымастарды пәртеннәй үйнүмдүгү. Иккисиңи тұлғатон берді, Сақырның сойруоннан тәжірибелі сұрухана жығы, Дюккүскайдағы мектеп сурухана жығы, Дюккүскайдағы педагогический учреждение физкультура салыныштар уордес кирибті⁴, – динен шаар. Алексей Ермолаев 1991 салындағы ғылыми түбәндегі хомоморфологияның

Иван КОРКИН



ЭЛЕКТРИГИНЭН -- 43 СЫЛ

Яков Дмитриевич Аммосов
Аба дойду уоттах соринтиэр
Ууу Кыйыны булгутсындар.
1945 сый алтынны 20 күнүтэр
Маджиси Ачыный Алашыгар
коттоңдах ылта тараебута. Ол
ийни Кыйыны сөгүтүннүн
загтанар. Быйыл күнүн 70
сафын тогоччу туулуоңа. Ийтэ
Анастасия Васильевна,
оччюлорго Маджиси-

— очирхорго Мэцэхжийн балынга сүх буолан, улан дэлгүүртэй төвлөмүүтэй, „баабыснальта“ юхуус консултэрийн остигэрээнд, юрькни Дария Ивановна Пестерева—Давыа эмэгэнтэй булаад. Аятуа Дмитрий Яковлевич угтаах сории төлөөнүүгэн тэйнэхэд зргүүтэн юлийн „Албан Аат“ уурьлан кавалера, юхуус бастынг сэлтэйнтаа, бичнуга этээ. Кинилор Мэцэхжийн торгуудаас шаардлагатай.

Дайын ою сағы дойтуугар Матчакын засыпта. Көрмөс күрд айылдаах буорутар үнкүрүбөн-күчүнүйин, албастарыгар, сымынтарыгар соңын-коругээн, ыракс уулда чөмтөгүртөр лудунай салуулон, хойду маслаах обууршыргар мөзөттөйлөөн, бултсан, ою сиринин күн кыңшыяты суох, сирин юнинеби уустук булсан баран, күйүнүн ерөгеййүз, үлүсүн ою көтөүслүү, улохамис соркуйбут юмнээр засыпта. Сағын, борбууйн көтөүсүүттөн, тыя сөгүтүн сиринин, улбэр сыйсан, лөнүлар илии-атах булсан көмөлөнөн бербильт. Сүйнү корсүүт, сайын айын от ултаг, очмооду ою соконут бысткылган артына булара. От эмийн канинг туми губаша.

Оскулайа киңір сағақ жолын, Дириг бөнүоготин оскуологиялықтар уороттора көнтәрбійтірэ. Бу оскуологияның 8-с қылышының 1964 с. бүтізорин күштери, сағақ сипати, Сибирской Армии көкжетигер сулуустыңа ынтымыбытара. Иницијатива үс сыйастагасынаныбыла. Оскулайа уороттора салтарылад, әрмения да салынады, күнәндеңде суюх спортомен зертте. Ол күрдүк, хайынарынан сууруртүс оскуология суумдердеммит хамаңдацын чиңиздең буласы, зәлбек күрхөтәннегерге кылттыбыла, оччоюзду көмінде разрядташ уласан хайынарыныңан билдірэ.

Армия юниттэн, 1968 сүүтээхэд Дирин ижил эзэстэж улахан кулуубуй тутгута бирнээсээр хийрэг улсын барьга Огтон күтүн тийэн, Олончумэгээс тыва ханаайыстыгэлийн техникиумтар үзөв аттамынтаа. Бу үерэх 1972 сүүтээхэд үүрэгэн бүрээдээ техникиалжээрийк иргин ылан, дойтуугаар эрлийтэн юлан, Эрдийн Эрлийтэн аялышын согтууска инженер-элжээрийк дуюнчынгар үзүүлжээрийгээ. Огтон ылан күн бүтүнчлээд дээр, тус олонд бирнээд талбыйг илгийн хүрэс да сири халбарлыбакац торообут лойдтуугаар, Хотооцруун газийнгээр үзүүлжээндээ. Орбүл күн дээни билжээ, ялан үзүүлэж аннамаасаа, элжээрийн үзүүлжээг бэйвь 43 сүүтээ туоглаа. Манзынк уннуулж элжээрийгээгийн улуускаа бука сүх болтуа. Кийи согтуус

ЫЧЧАТТАР ОГОҢҮЛЛУБУТУ ТОБО ХАРЫСТАЛАБАККЫТ?!

Чурагчыбыг барахсан күпкөн күп көрсүйсөн, туссан, юңзен итэргээн юни корон юор. Сын айыг үтүмнээсээх юу ынтыншар. Улусыгут юнин куоранса кубулуйан ээр. Манынк улахан даалыннаах, тулсацай костуулж түүгулар алын улувтарга, чугаанын, сухшар бубарын үзүүгүн-хамааны, үбү-харныны зөрбээшор. Ону хомойдох ичин, бишиг ычагтарбыг сышлаашибтар. Төбө инишник дийбиний? Дьюкууский куоракка слюорор биир дайчлаахтарбыг күүсэрийн, “Дьюкууский скнер” тутулибууга. Мин сизмийд он нуу собуулсан сыйнвар элигэ. Онтурайбыг ычагтар күнү стэри-туүнэри сыйнлаахтарынтан ыла, сыйна-байа бобуун-саылан туслаа. Тийцэлтиг ахын, үлтүүрийбүг быттынга гаистара, табах, сок хахгара уода, арас ынтынбыг бехтер збинээн, энбээн ибаат. Бастын, борийнсону хомуйга салыр элигэ. Күрүүтгэр юнирэн заны шарын сүх спорбургутар эз. Плинханын бывынгархойд от саба үммүүт. Чурачны Дьюкууский балыжээ бах боюнчилсан сыйнвар буслагчы. Талгалаахгар ынзабыг сурьбыннындаа күүсэрийн сүсэгтэйншар. Ити үлүүгрэсээ сэри багтаг гыны ысгылтагын юнга, сыйнцыбен ля буслан хаалтыйбыг. Итискэрийн сыйндар ычагтар ааслыкагын ханан эртэвчийншүүгүүт дуу? Инишийн быннынланаргыттыгттай субасыгт олоньсогбог дуу? Оногдуулубуту алтынгар яснэтгэр, ынар-төвөр съяланыбагт буюу сизрэг балыг бынны. Ойдонунг ынчмынг - тохуман! Улсынчнын бутуу ким коруутгэр-истинчиээр, хонтурууолутар баары?

М. ДЬЯЧКОВСКАЯ
Чураңы оюнтоою

Кэпсиэхпии баңарабын

Кызылбашский спецнавигационный Цуралтышев

„Сепаэнерго”, Клин электрической сети, „Якутэнерго” АО. Читайте и пишите в РГОСС ожидания и результаты

батынниң уустук онғануулар агрегатын түрүоруу Эрдик Энергиянын атамасын солвусыннан жарыктырып, жио турбута. Бу уустук улакттар солвусыннан салаптага, түх да да мунайын, мөлкүүрү сууы Яков Дмитриевине салышаачылын анаабытта. Онон кийинни хас да сыйгустата сайын айы согруус салаптаги АВМ мекәненди батынниң агрегатын коренинде, сөрмөнүнен-онгорон үзүлгөтөр электригиин уонна зено салышаачылын үзүлгөттүү. Бу зено сыйтада айы оройнуулла бастырыла. Кинин аргегат биирди күп алышында, оробулду суух утаптарин жаңынайбыла. Отоюн 1982 сыйтада 443 тонна мөлкүүн боломегиз, Чүрәнчы оройнуултар рекорд онкотобуга.

Ити күдүк үнүнүк бириң ишкээр бэрнинчи охитк үзүүлбөй; үзүээ суду үрдүк сийинчилгээни кэрлөрбүт; тохиолоннын, дэсн-норуот, бириң үзүүлбөйн тэрэгийн махчинчилгээнд үзүүлэхийн таатай түшүүр гэхийнж чулуу кийнэ биччанна лиори сройюнугар, оростлуулж юнц даудын бишвэлжээ, үзүэг хамгаана сийэ саналамжаса сыйчырыттан сонгуульбын. Мин санаабар, Яков Дмитриевич скорон юйбит оловдунц, үзти он-хамгаалынан, ишкээр бэрнинчи охитк, майгтынсан-сийинчилгээн Саха Республиканын угургох эзлээр, Бочонтах эзкэриг бусад тохиртуу къяахлах, итгинэ эзилогтийн кийн.

Я.Д. Аммосов улуттатыныш, ненинин оби кесенесиң словор эмис бир актылыштык кылтар киңиши буолар. Эгер сыйцаң, союзист комсомольский үз шыбыныңа, биро, комсомол чының, ычнаг үзгөтиң көпкүштүр агитатор, пропагандист буолан, депутатташ үз бөлөтүн тәрийсебиз. Ненинекең тәрийлибиг народий театр үзгөт саясаттың таңшылар бир түшнүк артыныңа, үгүс корумку окурустар лаурсагтара, дипломантара. Билигин театр қызында артыныңа буолан, бомуоңа сыйцаңдар, киңиши септис оруещирга ылтыран осыншылар. Ненинек народный хуорун бир актылыштаниң кылтырылаң. Байын 27-с сенештегиңиң жылтастык, эмис үзүүр күрүүк, силес боржинин экзик белгелүү туоя, ай-айыныңы сыйцаңдар.

Яков Дмитриевич таа хайшыстыльбыттар лашындындаң үлгитин, чулуу сапиһинең ортосын, урут соңкуос бирар зорбон, сапалынган угусуу хайчаның наңурадацының. 1982-жылдахы Эрлик Эристинин азындан биресемдөй лауреатта буслугуа. „Уло бозордо”, „Саха Республикасынын таңын хайшыстыльбыттын бозордо” мәденийтүшүнүүн, СР Государственний мундыйын Ил Түмэн бастайсанай юмаштып. Бочоогунарай грамоталышиң наңурадацаммыла. Кийин „Чурагын” узунда теришилбиз 75 сыйя “Сынаг ухана Хөтөбө жөнүлкөртүрүлүктөөлүйтүр 100 сыйяларынтар” алан башкылоринин болуп түзүмдүз.

Былкын аудио-байнында, Ууу Кыймын сыйын оюнто Янов Дмитриевич быйын убулуйтодх 70 саңын чөгүйнин, эзэнга, дынгун-эрзетин, ул-хамис оргуттар сыйындын корсуртугын үзөрбиз. Ошук эрэ булакхун, дынгун-эрзетин, сиркен мадани сыйынайын түрүн, сийинин күнүүн иштепти сыйынтын! Демчагындын күнүүнеболбын

М. Н. КОРИКИН, чл.-ботэээргээ

Биһизхэ суруйаллар

УЛАХАННЫК САНАРБАПЫТ: АБЫРАНАН ОЛОРОБУТ

Бибс сыйлашыпта, ініциаторынан
кордоңнұрумен, олғостох дағынталы
үол на дору обуда жарыста байлық кине
бынан көзінде, 700-тән таса
быйбардыңчылдах, 5 индер үрдізде
кынағаруша, зебок ыны
кырындастардах Номогрецовская
уоқурук олғостохтора, дыз, туспа
мәдениеттеги орнаменттердің О.
ишингі, ингриссөт үолна Мурат
Тынымтай түелбозорни олғостохтор
себебінен көм саудаған эмгектегі зерттеу
бөлгүптиң корсубашту. Сарсыарда 7-
жылдан амбулаторияның бараң
приемугар тиксөри, таса бальнеобез
анаальс туттархары, снимжес
түйхори, обону кордоюру, улуу
киниңтөр жарбыланынбыг. Иза
бальнеопан сүүрөн, усаракка
тигистекес, уерүү бустарда 2-3 күн
устата усаракка төнилгө хапсан
бараң азабынан шапахолма, дыз
үөлсө тынышы буонара. Аны
процедура экскреттеги саудаланара
Эмгектеги де бишшібіт үлдөз.

Билигин спок аяны хартының
Бэлгэрсон нер балшын иарыны салтынца
тар юра мешүүнүк дыйзэ тутулан
сын-сынаас, ын-ырзас. Понадура
ононүүкүр, прижмур уур хосторюсуну.
Көрүдүргэ танаң ыйыльц, олюор мис-
стэ барыга орун-инчнүүп. Тэрилгэ

ханаиікапа - анының тәзіг амарасаның да, жоғары майтында Лиция Николаевна Федорова салынытухары қырғызаңстары оғо сиғосты бисебейдең. Ийдін Ольга Петровна Кузьминич күрдүк аныны-харынай жердегі олус астында Алашарас истиг, сыйрак сыйнада санауда шыншагын. Ол иң көркемшілердін сандықтада, азрыма қарындаңса тиімді азахыт мәдениятке диски бара турер. Онын тиімден комүн күрдүк зұтулған, процедура бұтын ылабыт. Қырғызша шырга чөлөндер кетуптак сою, пәннелердің ісін тұратындар. Хам-халық да болғанар, терапевтар қолын кораллар. Дәрібенің ортосында болынан - үчүншішінде, үшіншінде, үлгіорин бывыңыгар да жатын, амбажын көркөрүен, биримегінде сүйіндейтір. Олон қырғызаңстар сыйра-туралы хана базарадар қолын анындағынан да, бишигиде, чында абырағандағынан да.

Осо бир жумылданыштынан
осо ордук чөнөгөри, Лиля
Нимолаевна аныныстары ылан
сыздыбыла. Эмчигт анынк басыны
үйнег улшин эрт мунтурдыммак.
Түелбен да салай сыйдыбыла.
Үоруулук түмсүүлөрө кини багэр-
зиндер аялан юлласческий
куонашынан ылбашай ырындарын.

баткыннан, ийгүүкөн поруст дыннору. Бар дыннорун олохорун чечөнээр туутар мушукча ытабылт дюй Махгалдаа эмгизчилгөн бир суул мундыштар. Экономический кризис сауда уонна Артика дюки мешленүүк аныттыйын айланын сиз отоңдуулар ишк бийлиг медиумумутун сарбыяяга тиэрсөрдүү дин. Абыралын ийнитиннээ биниробилин ыбыг, уурус кийин балыкчыларын улусурын күпкөйт көзөртүүлөр кыркүйк мешленүүк сабынан халыктын, бериле дынапабылт халыктындар? Александр Иппократьевич, бисс сыйлашылта бойотинен тахсан, арчылан-араланчылган аспыз эмгизир кийндин байыл күлүн токурк 5 сильин түолупулун сийит-хонтуг документациялан болгох уултарын, ал буюу дынинек олоңун олохобонун. Мин 50-ча сый устага эмгизор эзэрдэммиг кийи, ханынк эмчигтүүлүүр хайдын сыйынан шарын көксүбүнөн сэрэйбии. Лиция Николаевна курдук, ырынчы ийниттэн анын, уор-кото юнжалдан турал эмгизир эмчигт айланын булгуу. Он ийнгөн көзинин бастыг эмчилини аялбаш, улого-хамеңә сыйлашылган бекарларбыш.

С.Г. СТАРОСТИН,
Чувашия оюхтоба

ЭБЭРДЭЛИИБИТ!



Убоастыбындах доогузбийн бишегж
үзүүлжин дөгөрбүтүн Наталья Егоровна
СЕРГЕЕВАНИ хөвн шэр Улуталык нийтийн
уонна Саха Республикийн Төгрөгчийн
туслуна бийхүүжин, истиг-шүүж эзрээ
буюутуулж.

Кийдү дьогжбийн күн бүгүн хуорин
бийрүүлж, 2000 одооюуд оскуу чатыг гар
ситийнээсэхтэй үзүүлийн сэргээжтэн олус удоржит,
астышбайт, хизн туттвобойт. Кийдү кийвшигээр
үнэрхаж болж кыбамынг, таяланг, улсын хамгасаг утсуу
субастах сэргээжтэн, алхам хосгүйчээ, үсэгээг түслийн
одогоруулж, шийдвэрлэгжжигийн урзгыг төсгийнгүйн шин
мэгжинийгээ! Хабархсан тымныг ыбыштыг бол, хамгасат
тывааг хийрүүтэйфэйт кытакахаа доржбуяланы баяраадыт.
Үзүүлж сийтийн эрэг эрдэстэй, баснын санааг баруураа, корз
хийжин юсгалжин, ыра санааг туола турдуу!

Бишрэг урзмышиг дьогжгүйн, довотторуу,
Чурапчыгынан, Одыгуучитан, Дыккуусчынан.

БИЛЛЭРИЙЛЭР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Убайас газынан түншнээччилэр
уонна эрэд төлөвбүттэгээр
бийрмөгөрүүтгэр! Улахан баллон –
2200 солт, птыжинир.

Билсэр төл. 8-914-821-78-80,
“Чурапчагазсервис” ХЭТ.

Юрий Романович Гоголов аялтар
бэрилийн байсанын билээт
сүүтүүчин, дынгээ сувуунан

Принимаю рога олени и лоси, 1 кг
- 500 руб.

Конт. тел.: 8-914-827-38-81.

Монголын предприятие срочию
принимает двух-трех-комнатную квар-
тиру на 3 месяца в с. Чурапча.
Конт. тел.: 8-914-275-56-61.

АЭБ
ААН «Алмазэргизбанк» АО

Call-центр
34-22-22

Бесплатная горячая линия
8-800-100-34-22
www.albank.ru

ВКЛАД

БАЙ БАЙНАЙ

до 12,25%
годовых!

СУММА МИНИМАЛЬНОГО ВКЛАДА	СРОК ВКЛАДА	
	181 день	365 день
от 300 000 руб.	10,20 %	11,25%
от 300 000 руб.	10,70 %	11,75 %
от 1 000 000 руб.	11,20 %	12,2%

■ Кредитные договоры заключаются в валюте рублей.
■ Рекомендованная минимальная сумма 300 000 руб. за вычетом налога на имущество и биологичного права распоряжения средств. ■ При первоначальном взносе в размере суммы кредита из процентной ставки подлежит применению следующий график начисления процентов по кредиту: ■ График начисления процентов по кредиту: «По кредиту с погашением по мере исполнения обязательств по кредиту». ■ Документы, подтверждающие право на имущество залога, должны представляться на вклад «Бай Байнай» на условиях и по срокам, определенным на конкретный кредит. ■ Условия кредитования определены в кредитном договоре № 1000 от 28.06.2013 г.

ВКЛАДЫВАЙСЯ В БУДУЩЕЕ!

Любые изменения в законодательстве не влияют на условия и сроки погашения кредитов.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
ДЕПУТАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МО «КЫТАНАХСКИЙ НАСЛЕГ»

1. Борисов Степан Александрович

Дата	Поступление	Расходование	Остаток по счету
03.08.2015	500,00		
17.08.2015		500,00	
Итого обороты	500,0	500,0	0,00

2. Захарова Алина Прокопьевна

Дата	Поступление	Расходование	Остаток по счету
28.07.2015	700,00	60,00	
25.08.2015	5000,00	4840,00	
10.09.2015	100,0	900,00	
Итого обороты	5800,0	5800,0	0,00

3. Карпов Анатолий Евгеньевич

Дата	Поступление	Расходование	Остаток по счету
24.07.2015	500,00		
17.08.2015	12600,00		
24.08.2015	1200,0	14281,50	
14.09.2015		18,50	
Итого обороты	14300,00	14300,00	0,00

4. Лигарев Василий Семенович

Дата	Поступление	Расходование	Остаток по счету
31.07.2015	1000,00		
31.07.2015		60	

Итоговый остаток 17.09.2015

5. Попков Егор Николаевич

Дата	Поступление	Расходование	Остаток по счету
31.07.2015	2000,00		
31.07.2015	2000,00		
31.07.2015		2500,00	
14.09.2015		1500,00	0,00

З.Н. Захарова, председатель ИКМО,
Л.Н. Лутинова, секретарь ИКМО.

Крикетбол

УБАЙЫТ ТУҮННАН ИЙИРЭХ ТЫЛ



Убайыт Романов Михаил Яковлевич бу
ортой дойддуган барбыла бу дын алтынны 1
кулутгэр бийр салтуушар.

Кинь 1958 салдаахха ахсынны 13 күнүүгээр
Хайхынгээт гайшигээр Мария Сергеевна Маркова,

Яков Григорьевич Романов дынж көржинээр үнү
оюун күн сирни корбус.

Мянгийгээ кылласка дынмут сүнүү корер

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова

Сергеевна Маркова корүүтгэр-институтгэр

бизэрбүтээр. Минээ кыра салынан, сүрэх

сүрэх-хүчийн-хүчийн эхийнээр бийр

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова

Сергеевна Маркова корүүтгэр-институтгэр

бизэрбүтээр. Минээ кыра салынан, сүрэх

сүрэх-хүчийн-хүчийн эхийнээр бийр

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова

Сергеевна Маркова корүүтгэр-институтгэр

бизэрбүтээр. Минээ кыра салынан, сүрэх

сүрэх-хүчийн-хүчийн эхийнээр бийр

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова

Сергеевна Маркова корүүтгэр-институтгэр

бизэрбүтээр. Минээ кыра салынан, сүрэх

сүрэх-хүчийн-хүчийн эхийнээр бийр

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова

Сергеевна Маркова корүүтгэр-институтгэр

бизэрбүтээр. Минээ кыра салынан, сүрэх

сүрэх-хүчийн-хүчийн эхийнээр бийр

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова

Сергеевна Маркова корүүтгэр-институтгэр

бизэрбүтээр. Минээ кыра салынан, сүрэх

сүрэх-хүчийн-хүчийн эхийнээр бийр

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова

Сергеевна Маркова корүүтгэр-институтгэр

бизэрбүтээр. Минээ кыра салынан, сүрэх

сүрэх-хүчийн-хүчийн эхийнээр бийр

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова

Сергеевна Маркова корүүтгэр-институтгэр

бизэрбүтээр. Минээ кыра салынан, сүрэх

сүрэх-хүчийн-хүчийн эхийнээр бийр

бүрдэж, Чакырга залынбийтээр Агафонова